



**Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore**

**Izveštaj o radu za 2023.godinu**

## VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE

Vrhovno državno tužilaštvo osnovano je za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici. Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Vrhovnim sudom Crne Gore, Apelacionim sudom Crne Gore, Upravnim sudom, drugim sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa zakonom.

Vrhovno državno tužilaštvo vrši i druge poslove koji nijesu propisani kao nadležnost drugih državnih tužilaštava.

Vrhovni državni tužilac rukovodi radom Vrhovnog državnog tužilaštva i Državnog tužilaštva.

Rad Vrhovnog državnog tužilaštva i Državnog tužilaštva zasniva se na načelima ustavnosti i zakonitosti, samostalnosti, nepristrasnosti i javnosti.

### **Rad na predmetima u drugostepenom krivičnom postupku (KTŽ upisnik)**

U 2023. godini Vrhovno državno tužilaštvo je imalo 198 predmeta (u 2022. godini 141 predmeta, u 2021. godini 120 predmeta, u 2020. godini 139 predmeta) u drugostepenom krivičnom postupku, formiranih po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova.

Državni tužioci u Vrhovnom državnom tužilaštvu prisustvovali su na 21 sjednici Apelacionog suda Crne Gore, s tim što su u svim predmetima dali pismene i obrazložene predloge, koji su sadržavali pravni stav tužioca, kao i na 27 glavnih pretresa koji su u skladu sa zakonom otvoreni pred Apelacionim sudom Crne Gore.

Na kraju izvještajnog perioda nijedan predmet nije ostao u radu .

### **Rad na predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti (KTZ upisnik)**

U izvještajnom periodu Vrhovno državno tužilaštvo imalo je u radu 33 predmeta (u 2022. godini 37 predmeta, u 2021. godini 45 predmeta, u 2020. godini 88 predmeta).

Iz ranijeg perioda prenijeto je 7 predmeta, tako da je u 2023. godini bilo u radu ukupno 40 predmeta. Od ukupnog broja predmeta, po inicijativama za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, saglasno čl.437 ZKP-a, bilo je u radu 24 predmeta, a po predlozima osuđenog i njegovog branioca 16 predmeta.

Rješavajući po inicijativama, nakon razmatranja spisa predmeta nadležnih sudova, odbijeno je 18 inicijativa zbog nepostojanja razloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, o čemu su obaviješteni podnosioci inicijativa. Po inicijativama, u 6 predmeta Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Crne Gore. U 4 predmeta Vrhovni sud je donio odluku kojom se usvaja zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Odlučujući po predlozima osuđenog i branioca za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, Vrhovno državno tužilaštvo je u 13 predmeta donijelo rješenje o odbijanju predloga zbog nepostojanja razloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Protiv rješenja Vrhovnog državnog tužilaštva o odbijanju predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, kao

neosnovanog, izjavljeno je 6 žalbi. Rješavajući po žalbama na rješenja o odbijanju predloga za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, do kraja izvještajnog perioda Vrhovni sud Crne Gore donio je 4 rješenja kojima su žalbe odbijene kao neosnovane i potvrdio rješenje Vrhovnog državnog tužilaštva.

Po predlozima osuđenog i branioca za podizanje zahtjeve za zaštitu zakonitosti, u 2 predmeta Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Jedan predmet/predlog/ je preveden u drugi upisnik.

Na kraju izvještajnog perioda kod Vrhovnog državnog tužilaštva nijedan predmet nije ostao u radu.

### **Rad na raznim krivičnim predmetima (KTR upisnik)**

Po ovom upisniku formirano je 218 predmeta (u 2022.godini 256 predmeta, u 2021.godini 194, u 2020.godini 198 predmeta), od čega radi određivanja nadležnosti državnog tužilaštva u pojedinim predmetima 43 predmeta; po podnescima građana 74 predmeta; po krivičnim prijavama 72 predmeta; po žalbama na rješenja kojima se odbija izuzeće tužilaca 5 predmeta; po zahtjevu za izuzeće tužilaca 1 predmet; po zahtjevima za vanredno ublažavanje kazne 22 predmeta; Donijeta je i jedna odluka o povjeravanju predmeta u rad Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Iz prethodne godine su prenijeta u rad tri predmeta.

Na kraju izvještajnog perioda nijedan predmet nije ostao u radu .

### **Rad na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave (KTR-P upisnik)**

Po ovom upisniku formirano je ukupno 125 predmeta (u 2022.godini 111 predmeta, u 2021.godini 138 predmeta, u 2020.godini 107 predmeta), od čega su 109 pritužbe na rješenja Specijalnog državnog tužilaštva, 12 pritužbi na rješenja viših državnih tužilaštava i 4 pritužbe na rješenja osnovnih državnih tužilaštava.

Iz prethodne godine ostalo je u radu 9 predmeta i to 7 pritužbi na rješenja Specijalnog državnog tužilaštva i 2 na rješenja viših tužilaštava tako da je u 2023.godini u radu bilo ukupno 134 predmeta.

Od ukupnog broja podnijetih pritužbi 118 su ocijenjene kao neosnovane, 9 kao osnovane, a 3 pritužbe su proslijeđene na nadležnost Višem tužilaštvu kao nadležnom za odlučivanje. Dvije pritužbe su prevedene u drugi upisnik.

Na kraju izvještajnog perioda ostala su u radu dva predmeta koja su prenijeta u rad u 2024. godinu.

### **Rad na krivičnim predmetima po zamolnicima za međunarodnu pravnu pomoć (KMP upisnik)**

U Vrhovnom državnom tužilaštvu formiran je 431 predmet u vezi pružanja međunarodne pravne pomoći (u 2021.godini 411 predmeta, u 2020.godini 331 predmet, u 2019.godini 424 predmeta).

Iz prethodne godine ostalo je u radu 14 predmeta, tako da je u 2022. godini u radu bilo ukupno 445 predmeta.

Shodno članu 34 i 35 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Vrhovno državno tužilaštvo preko Ministarstva pravde Crne Gore ustupilo je 96 predmeta, u kojima su učinioci krivičnih djela strani državljani, a krivično djelo je izvršeno na teritoriji Crne Gore.

Shodno članu 36 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Državno tužilaštvo je preuzelo krivično gonjenje u 33 predmeta protiv crnogorskih državljana koji su krivična djela učinili u inostranstvu.

Shodno članu 42 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Vrhovno državno tužilaštvo postupalo je u 302 predmeta u kojima su pruženi drugi oblici međunarodne pravne pomoći.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je u radu 7 predmeta koji su prenijeti u rad u 2023. godinu.

### **Predmeti prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST–om (E upisnik)**

U toku 2023. godine, u E upisniku formirano je 103 predmeta.

U 100 predmeta je postupljeno, dok je 3 predmeta prenijeto u rad u 2024. godinu.

Saradnja posredstvom Eurojust-a ostvarena je u konkretnim krivičnim predmetima formiranim u vezi krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, krijumčarenje, razbojništvo, teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca i dr., u kojima su upućene i primljene zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Posredstvom državne tužiteljke za vezu sa Eurojust-om u navedenim predmetima ostvarena je komunikacija posredstvom Eurojust-a i to sa Nacionalnim deskovima u Eurojust-u Slovenije, Rumunije, Francuske, Italije, Austrije, Kipra, Belgije, Malte, Njemačke, Švedske, Hrvatske.

Takođe, posredstvom državne tužiteljke za vezu sa Eurojustom ostvarena je komunikacija na bilateralnom nivou sa državnim tužiocima za vezu sa Eurojust-om i kontakt tačkama za saradnju sa Eurojust-om iz trećih država.

### **Rad na upravnim predmetima (UTP upisnik)**

U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, imalo je u radu 16 predmeta iz upravne materije, Utp upisnika (U 2022. godini 39 predmeta, u 2021. godini 23 predmeta, u 2020. godini 37 predmeta). Predmeti su formirani uglavnom po inicijativama za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih odluka, na osnovu Zakona o prekršajima, te povodom predloga za podnošenje tužbi Upravnom sudu za pokretanje upravnog spora. U predmetima koji su formirani povodom inicijativa za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, po Zakonu o prekršajima, u svim predmetima ocijenjeno je da nijesu ispunjeni uslovi za podizanje ovog vanrednog pravnog lijeka, o čemu su podnosioci inicijativa uredno obaviješteni.

Vrhovno državno tužilaštvo u izvještajnom periodu, nije podnijelo ni jednu tužbu Upravnom sudu Crne Gore.

Na kraju izvještajnog perioda nijedan predmet nije ostao u radu.

### **Rad na građanskim predmetima (GT upisnik)**

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, u izvještajnom periodu imalo je ukupno 8 predmeta iz građanske materije (u 2022.godini 6 predmeta, u 2021.godini 19 predmeta, u 2020.godini 54 predmeta), odnosno inicijativa za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti na osnovu Zakona o parničnom postupku. U svim predmetima ocijenjeno je da nije ispunjen zakonski osnov za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažne sudske odluke, propisan članom 416 Zakona o parničnom postupku, o čemu su stranke uredno obaviještene. Svi predmeti su obrađeni.

### **Rad na ostalim parničnim predmetima (PR upisnik)**

U ovaj upisnik, u izvještajnom periodu, upisana su ukupno 362 predmeta (u 2022.godini 416 predmeta, u 2021.godini 393 predmeta, u 2020.godini 736 predmeta), od čega je 199 formiranih povodom dostavljenih prvostepenih i drugostepenih rješenja Komisija za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje, odnosno Komisije za žalbe Vlade Crne Gore, a shodno članu 35 stav 3 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, radi ocjene o postojanju osnova za pokretanje upravnog spora protiv konačnih rješenja donjetih po navedenom zakonu, u smislu člana 35 stav 4 pomenutog zakona. U ovim predmetima je ocijenjeno da nije bilo zakonskog osnova za preduzimanje pravnih radnji u smislu člana 35 stav 4 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju.

Takođe, u ovaj upisnik, upisani su i predmeti koji su formirani po osnovu dostavljenih ugovora o sticanju i raspolaganju nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini (161), koji se Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljaju po osnovu čl.61 Zakona o državnoj imovini. Vrhovno državno tužilaštvo je ocijenilo da se radi o pravno valjanim ugovorima, te da nije bilo smetnji za realizaciju istih.

Jedan predmet je formiran po predlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa povodom pokretanja postupka mirnog rješavanja spora, po kojem predmetu je postupak u toku i jedan po pravosnažnoj presudi dostavljenoj od strane Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

Na kraju izvještajnog perioda nije ostao u radu nijedan predmet.

Iz prethodne godine ostala su u radu tri predmeta koja su obrađena.

### **Rad na predmetima tužilačke uprave**

U upisniku tužilačke uprave "TU" u 2023.godini evidentirano je 574 predmeta (u 2022.godini 622 predmeta, u 2021.godini 706 predmeta, u 2020.godini 582 predmeta).

Svi predmeti iz ovog upisnika su obrađeni.

U upisniku tužilačke uprave za predstavke i pritužbe "TUPP" u 2023.godini evidentirana su 82 predmeta (u 2022.godini 88 predmeta, u 2021.godini 69 predmeta, u 2020.godini 83 predmeta) i svi su obrađeni.

U upisniku tužilačke uprave određenog stepena tajnosti "TU-TAJNO" u 2023.godini evidentirano je 17 predmeta.

U upisniku Tužilačke uprave za slobodan pristup informacijama "TUSPI" u toku 2023. godine formirano je 38 predmeta (u 2022.godini 16 predmeta, u 2021.godini 27 predmeta, u 2020.godini

22 predmeta), od kojih se 37 predmeta odnosi na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, dok se jedan predmet odnosio na Izvještaj za slobodan pristup informacijama. Od 37 podnijetih zahtjeva za slobodan pristup informacijama, 24 su podnijela pravna lica, a 13 zahtjeva fizička lica. Usvojeno je 10 zahtjeva u cjelosti i dozvoljen pristup informacijama. Djelimično su usvojena dva zahtjeva dok je 16 zahtjeva odbijeno. U odnosu na 9 zahtjeva podnosiocima su dostavljena obavještenja. U izvještajnom periodu bile su izjavljene tri žalbe na odluke od kojih je jedna povučena, a dvije su i dalje u postupku pred drugostepenim organom.

Prosječno vrijeme koje je bilo potrebno za dobijanje informacija po zahtjevima je 5 dana.

Na kraju izvještajnog perioda riješeni su svi zahtjevi za slobodan pristup informacijama.

### **Rad Stručne službe u predmetima prema maloljetnicima**

U 2023. godini državni tužioci za maloljetnike su Stručnoj službi uputili 50 zahtjeva za obradu 50 maloljetnih učinilaca krivičnih djela (u 36 predmeta). Izvršena je procjena za 31 maloljetnika (u 22 predmeta), procjena za 14 maloljetnika (u 11 predmeta) se nastavlja u 2024. godini dok su 4 maloljetnika (u 3 predmeta) bila na nepoznatoj adresi. Takođe, završena je procjena za 9 maloljetnika (u 6 predmeta) iz 2022. godine, za koje je u 2023. godini data preporuka za primjenu vaspitnih naloga (4, koji su izrečeni i ispunjeni) i za primjenu vaspitne mjere – pojačani nadzor od strane organa starateljstva (5). Nastavljeno je i praćenje vaspitnih naloga započetih u 2022. godini, za 6 maloljetnika (u 4 predmeta), koji su ispunjeni. Na taj način, u 2023. godini u Stručnoj službi se radilo sa ukupno 46 maloljetnika, u 32 predmeta.

U postupcima koji se tiču djece/maloljetnih lica na čiju su štetu učinjena krivična djela-oštećeni i prema djeci/maloljetnim licima koja su svjedoci krivičnih djela, u 2023. godini državni tužioci su zatražili učešće Stručne službe u 79 predmeta, za ukupno 99 djece/maloljetnih lica. Izvršena je procjena za 85 djece/maloljetnih lica (u 70 predmetu), a procjena za 14 djece/maloljetnih lica (u 9 predmeta) se prenosi u 2024. godinu. Takođe, izvršena je procjena za 21 dijete/maloljetno lice (u 6 predmeta) koja je prenijeta iz 2022. godine. Na zahtjev Suda, na glavnom pretresu, u 2023. godini, Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva je iznijela nalaz i mišljenje u vezi ponovnog saslušanja za 8 djece/maloljetnih lica-oštećenih lica, od čega pred Osnovnim sudom za 6 djece/maloljetnih lica-oštećenih lica (postupci iz 2021. godine, za 3 djece/maloljetnih lica i postupak iz 2023. godine 3 djece/maloljetnih lica) i pred Višim sudom, za 2 djece/maloljetnih lica-oštećenih lica (postupak iz 2019. godine).

Stručna služba je bila angažovana za postupak procjene/saslušanja za: 99 djece/maloljetnih lica, u 79 predmeta, po zahtjevima iz 2023. godine i za tu djecu/maloljetna lica dala nalaz i mišljenje (85 djece/maloljetnih lica u 70 predmeta) i pružila pomoć u saslušanju (55 djece/maloljetnih lica u 44 predmeta i to: putem audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djeteta/maloljetnog lica, uz pomoć Stručne službe-dijete u zasebnoj prostoriji sa stručnim licem iz Stručne službe, koje ga ispituje shodno instrukcijama državnog tužioca /24 djece/maloljetnih lica, u 20 predmeta;/ putem audiovizuelne tehnike za odrasle-dijete i svi učesnici u istoj prostoriji /1 dijete, u 1 predmetu;/ i kod direktnog saslušanja /30 djece/maloljetnih lica, u 24 predmeta/).

Takođe u 2023. godini, pred Osnovnim državnim tužilaštvom, saslušano je i 3 djece/maloljetnih lica (u 3 predmeta, za koje je procjena prenijeta iz 2022. u 2023. godinu), i to: 2 djece/maloljetnih lica, putem audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djeteta/maloljetnog lica-dijete u zasebnoj prostoriji sa stručnim licem, koje ga ispituje shodno instrukcijama državnog tužioca; 1 dijete/maloljetno lice, saslušano je direktno. Za 1 dijete/maloljetno lice (u 1 predmetu) koje je procijenjeno u 2022. godini zatražena je dodatna priprema za saslušanje pred Osnovnim državnim tužilaštvom (zbog protoka vremena, čeka se na saslušanje). Na zahtjev Osnovnog suda, na glavnom pretresu, Stručna služba je dala nalaz i mišljenje u vezi ponovnog saslušanja za 2 djece/maloljetna lica (u 1 predmetu), za koju je pred Osnovnim državnim tužilaštvom procjena data 2020. godine (za 1 dijete), i 2021. godine (za 2. dijete), pri čemu 1 dijete nije saslušano ponovo pred Sudom, a 1 dijete je saslušano direktno pred Sudom, uz pomoć Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva. Na zahtjev Osnovnog suda, na glavnom pretresu, Stručna služba je dala nalaz i mišljenje u vezi ponovnog saslušanja za 1 dijete/maloljetno lice (u 1 predmetu), koje je 2021. godine saslušano pred Osnovnim državnim tužilaštvom (dijete nije ponovo saslušano pred Sudom). Na zahtjev Osnovnog suda, Stručna služba je dala nalaz i mišljenje u vezi ponovnog saslušanja za 3 djece/maloljetna lica (u 1 predmetu), za koju je pred Osnovnim državnim tužilaštvom procjena data 2023. godine (djeca nisu ponovo saslušana pred Sudom). Za 2 djece/maloljetnih lica, na zahtjev Višeg suda, na glavnom pretresu, Stručna služba je dala nalaz i mišljenje u vezi ponovnog saslušanja za 2 djece/maloljetnih lica (u 1 predmetu) za koje je pred Višim državnim tužilaštvom procjena data 2019. i 2020. godine (djeca nisu ponovo saslušana pred sudom). Za 1 dijete/maloljetno lice (u 1 predmetu), koje je procijenjeno u 2021. godini, 2023. je zatražena dodatna priprema Stručne službe za pristupanje djeteta sudsko medicinskom vještačenju pred Višim državnim tužilaštvom.

Na taj način, u 2023. godini Stručna služba je učestvovala u 79 krivičnih postupaka i radila sa ukupno 98 djece/maloljetnih lica kao oštećenima/svjedocima (za koje je sačinila-dala 95 nalaza i mišljenja i pružila pomoć u saslušanju 59 djece/maloljetnih lica).

Shodno članu 101 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, provjera podataka o izrečenim alternativnim mjerama u 2023. godini od Stručne službe zatražena je za 142 maloljetnika.

Shodno članu 101 Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku i Pravilniku o evidenciji o izrečenim alternativnim mjerama Stručna služba je dužna da vodi evidenciju o izrečenim alternativnim mjerama prema maloljetnim licima, a državna tužilaštva i centri/odjeljenja bezbjednosti su dužni da dostavljaju Stručnoj službi odluke o izrečenim alternativnim mjerama prema maloljetnicima. Tako je u 2023. godini, pred državnim tužilaštvima i centrima bezbjednosti, primijenjeno ukupno 70 alternativnih mjera prema 65 maloljetnika. U državnim tužilaštvima izrečeno je 50 alternativnih mjera (27 opomena i 23 vaspitna naloga), a u centrima/odjeljenjima bezbjednosti 20 alternativnih mjera (3 opomene i 17 poravnanja sa oštećenim). Od ukupno 23 vaspitna naloga izrečena od strane državnih tužilaštava u 2023. godini, ispunjeno je 15 vaspitnih naloga, za 8 vaspitnih naloga izvršenje se nastavlja u 2024. godini. Od ukupno 17 poravnanja sa oštećenim licem izrečenih od strane centara/odjeljenja bezbjednosti, 14 su ispunjeni, a 3 se prenose u 2024. godinu.

Stručna služba je obezbijedila osiguranje od povreda na radu za vrijeme primjene vaspitnog naloga - obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada za 5 maloljetnika.

## Pravne i organizacione osnove

Vrhovno državno tužilaštvo podiže, u skladu sa zakonom, zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethodio tim pravosnažnim odlukama, ako je povrijeđen zakon. Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podnijeti i kad je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog osnovanog suda potvrđenim međunarodnim ugovorom, utvrđeno da su u toku krivičnog postupka povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode i da je sudska odluka zasnovana na takvoj povredi, a nadležni sud nije dozvolio ponavljanje krivičnog postupka ili se povreda učinjena sudskom odlukom može otkloniti ukidanjem odluke ili njenim preinačenjem, a bez ponovnog vođenja postupka. Zahtjev može podići Vrhovno državno tužilaštvo i kad je sudska odluka zasnovana na zakonu ili drugom propisu koji je prestao da važi na osnovu odluke Ustavnog suda, ukoliko sud nije dozvolio ponavljanje krivičnog postupka ili se povreda učinjena u sudskoj odluci može otkloniti ukidanjem odluke ili njenim preinačenjem, bez ponavljanja krivičnog postupka.

Vrhovno državno tužilaštvo vrši i druge poslove koji nijesu propisani kao nadležnost drugih državnih tužilaštava.

Vrhovno državno tužilaštvo nema adekvatne prostorne kapacitete koji su potrebni za uspostavljanje nesmetanog procesa rada.

Odlukom o broju državnih tužilaca utvrđeno je da je Vrhovnom državnom tužilaštvu potrebno 10 (deset) državnih tužilaca i Vrhovni državni tužilac, a ovu funkciju je u izvještajnom periodu obavljao v.d. vrhovnog državnog tužioca i 6 (šest) državnih tužilaca.

Vrhovno državno tužilaštvo, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, ima 65 utvrđenih radnih mjesta, koja u ovom trenutku popunjava 31 službenik.

Neadekvatni uslovi za rad vezani su i za nedostatak parkinga za službena vozila, kao i za prilaz vozilima policije i UIKSA prilikom privođenja okrivljenih na saslušanje, imajući u vidu da isti prostor, kako unutrašnji tako i spoljašnji, Vrhovno državno tužilaštvo dijeli sa Specijalnim i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

## Javnost rada

U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo realizovalo je brojne aktivnosti predviđene Akcionim planom za sprovođenje Komunikacione strategije za Državno tužilaštvo i Tužilački savjet 2023-2025.godine, strateškim dokumentom koji je usvojen krajem decembra 2022.godine.

Pored toga što je Vrhovno državno tužilaštvo, kao krovno tužilaštvo, svim državnim tužilaštvima distribuiralo Komunikacionu strategiju i prateći Akcioni plan, uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava“ organizovane su tri regionalne radionice (Podgorica, Berane, Budva) tokom kojih su predstavnicima svih državnih tužilaštava prezentovani strateški dokumenti. Tom prilikom istaknut je značaj realizacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom, na svim nivoima.

Istovremeno je pripremljena i na internet stranici Vrhovnog državnog tužilaštva objavljena elektronska verzija publikacije „Da nas bolje razumijete“ namijenjena medijskim radnicima, čiji

je osnovni cilj da se predstavnici medija na jednostavan način približi organizacija, nadležnosti i način funkcionisanja Državnog tužilaštva, kako bi im bio olakšan zvaničan put do informacija koje su im potrebne.

U cilju približavanja rada državnotužilačke organizacije različitim javnostima, Vrhovno državno tužilaštvo je u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu izradilo Priručnik za srednjoškolce (maloljetnike) i tri informativne brošure:

- Šta je krivična prijava i kako se ona podnosi;
- Prava građana/građanki u krivičnom postupku;
- Oštećeni kao tužilac (supsidijarni tužilac).

Publikacija i brošure u elektronskom obliku objavljene su i na internet stranici Vrhovnog državnog tužilaštva na sljedećim linkovima:

<https://www.tuzilastvo.me/vrdt/sadrzaj/3P4a>

<https://www.tuzilastvo.me/vrdt/sadrzaj/xzD4>

<https://www.tuzilastvo.me/vrdt/sadrzaj/Ob9a>

<https://www.pravosudje.me/vrdt/sadrzaj/Glaa>

Priručnik i brošure takođe su i štampani uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope i distribuirani svim državnim tužilaštvima gdje su dostupni svim građanima i građankama. Priručnik će biti dodatno promovisan i putem časova koje državni tužioci kontinuirano održavaju u školama.

Pored navedenog, brošure i Priručnik su u elektronskom obliku distribuirani i putem najveće mreže nevladinih organizacija (CRNVO) koja uključuju preko 5000 nevladinih organizacija.

U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo bilo je domaćin regionalne konferencije tokom koje je potpisan Memorandum o saradnji iz oblasti odnosa s javnošću. Konferencija je organizovana uz podršku regionalnog Projekta „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“ IPA 2019.

Dvodnevna Konferencija okupila je tužioce devet regionalnih tužilaštava zemalja EU (Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, Vrhovno javno tužilaštvo Republike Srbije, Vrhovno državno tužilaštvo Republike Slovenije, Javno tužilaštvo Republike Sjeverne Makedonije, Generalno tužilaštvo Republike Albanije, Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine).

Pored Ceremonije potpisivanja Memoranduma o saradnji, tokom Konferencije organizovane su i radionice za predstavnike PR službi, tokom kojih su razmatrane mogućnosti za primjenu Memoranduma u praksi i definisan način rada u narednom periodu.

Pored navedenog, u saradnji sa Medijskim programom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, obezbijedena je produkcija pet emisija „Upoznajte tužilaštvo“ u kojima je učešće uzela i načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva.

Takođe je uz podršku Medijskog programa Misije OEBS-a obezbijedeno i emitovanje pet produciranih emisija na dvije televizije sa nacionalnom pokrivenošću, i to na Javnom servisu i televiziji Vijesti, kao i na jednoj lokalnoj televiziji (TV Nikšić).

Osim toga emisije su dostupne i na youtube kanalu Državnog tužilaštva

<https://www.youtube.com/channel/UCY07K-ps7-8a6ORFv0PEw1A>.

Vrhovno državno tužilaštvo nastavilo je saradnju sa Medijskim Programom Misije OEBS-a u Crnoj Gori i kada je riječ o sprovođenju istraživanja javnog mnjenja o percepciji Državnog tužilaštva.

Istraživanje javnog mnjenja o percepciji Državnog tužilaštva u Crnoj Gori je pokazalo rast povjerenja u Vrhovno državno tužilaštvo u odnosu na prethodni period. Prema podacima iz 2023.godine Vrhovnom državnom tužilaštvu u potpunosti ili donekle vjeruje skoro polovina (49,6%) ispitanika i ispitanica.

Kada je riječ o emisiji „Upoznajte tužilaštvo”, čiju produkciju je obezbijedilo Vrhovno državno tužilaštvo kroz podršku Misije OEBS-a, istraživanje je pokazalo da iako nije moguće sa sigurnošću tvrditi da gledanje emisije „Upoznajte tužilaštvo“ direktno dovodi do pozitivnijeg stava prema Državnom tužilaštvu, postoji interesantna korelacija između gledanja emisije i pozitivnog stava. Dodatno je zanimljiva činjenica da podaci iz istraživanja ukazuju na to da ispitanici i ispitanice koji su čuli i gledali emisiju „Upoznajte tužilaštvo“ više skloni da smatraju da je Državno tužilaštvo efikasno u svom djelovanju.

Misija OEBS-a podržala je još jednu aktivnost koju je realizovalo Vrhovno državno tužilaštvo. U pitanju je organizacija radionice za medije na temu govora mržnje, koja je održana u Podgorici.

Takođe je, uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope organizovana dvodnevna radionica tokom koje je izrađen Akcioni plan za sprovođenje Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta za 2024.godinu i predstavljena evaluacija realizovanih aktivnosti tokom 2023.godine. Evaluacija je pokazala da je od 39 konkretnih aktivnosti predviđenih Akcionim planom za 2023.godinu od kojih su neke podrazumijevale višednevnu, pa i višemjesečnu angažovanost, u potpunosti ili djelimično realizovano 28 aktivnosti. Izraženo u procentima to znači da je preko 70% planiranih aktivnosti realizovano.

Pored svega navedenog, u izvještajnom periodu je tokom sastanaka sa predstavnicima međunarodnih organizacija dogovorena podrška za realizaciju konkretnih aktivnosti tokom 2024.godine.

Tako je sa predstavnicima Medijskog programa Misije OEBS-a dogovoren nastavak saradnje u dijelu podrške aktivnostima koje su i ranije podržane (produkcija emisije „Upoznajte tužilaštvo”, sprovođenje istraživanja o percepciji Državnog tužilaštva, organizacija radionica o govoru mržnje), kao i proširivanje saradnje kroz podršku izradi novog sajta za Državno tužilaštvo.

Predstavnicima Medijskog programa Misije OEBS-a istovremeno su informisali Vrhovno državno tužilaštvo da bi tokom 2024. godine trebalo da bude u potpunosti obezbijeđena oprema za press salu Vrhovnog državnog tužilaštva, koju bi mogla da koriste i druga tužilaštva. Obaveza Vrhovnog državnog tužilaštva u tom dijelu jeste da obezbijedi prostor za press salu.

U izvještajnom periodu takođe je sa Ambasadom SAD-a u Podgorici dogovorena je podrška za 2024. godinu koja se odnosi na realizaciju obuka za odnose s javnošću. Slične obuke koje su, uz podršku međunarodnih partnera, bile realizovane tokom prethodnih godina i dale su konkretne rezultate i veću vidljivost tužilaca koji su pohađali ove obuke. Definirano je da se u narednom periodu obezbijedi dodatna podrška međunarodnih partnera kako bi tužioci portparoli imali kontinuitet u obučavanju, a takođe je izražena potreba da slične obuke pohađaju i novoimenovani tužioci portparoli, kao i drugi državni tužioci koji imaju obavezu da daju izjave za javnost nakon uviđaja koji obavljaju.

Takođe je dogovoren i nastavak saradnje sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope.

Tokom izvještajne godine Vrhovno državno tužilaštvo je iskazalo spremnost da realizacijom konkretnih komunikacionih aktivnosti doprinese povećanom stepenu razumijevanja javnosti rada državnotužilačke organizacije, što je dovelo i do povećanog povjerenja u rad institucije.

### **Odnosi sa nevladinim organizacijama, medijima i drugim institucijama**

U namjeri da se nastavi i poboljša saradnja sa drugim institucijama Vrhovno državno tužilaštvo imalo je kontinuiranu komunikaciju i održavani su sastanci sa predstavnicima više institucija.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke 14. decembra 2023. godine prisustvovala je Šestoj sjednici skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kom je razmatran i podržan Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2022. godinu.

Kako bi razgovarali o jačanju kapaciteta rada tužilaštva sa posebnim akcentom na smještajne kapacitete, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke sastala se sa ministrom pravde.

U cilju unaprijeđenja i nastavka saradnje vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke sastala se sa v.d. direktorom Uprave policije, tokom kojeg je dogovoreno unapređenje i intenziviranje saradnje u predmetima policijske torture i predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija.

Takođe, održan je sastanak sa predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije na kom su sagovornici razgovarali, između ostalog, o ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23 pristupanih pregovora sa Evropskom unijom.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke sastala se u Podgorici sa evaluatorima Komiteta za evaluaciju primjene mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Manival). Sastanak je organizovan povodom početka evaluacione posjete eksperata Manivala Crnoj Gori.

I u ovoj izvještajnoj godini saradnja sa nevladinim sektorom nastavljena je na način što su organizovani brojni sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacija. Predstavnicima Vrhovnog

državnog tužilaštva učestvovali su u različitim konkretnim projektima i događajima u organizaciji nevladinog sektora.

S ciljem efikasne saradnje sa nevladinim organizacijama koje se bave problemom istraživanja ratnih zločina, v.d. VDT-a učestvovala je na konferenciji “Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina u Crnoj Gori 2021-2022” u Podgorici u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA). Takođe, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke učestvovala je na konferenciji u Sarajevu koja se bavila istom temom, a u cilju saradnje u predmetima ratnih zločina.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke otvorila je u Budvi okrugli sto na temu „Korišćenje šifrovane komunikacije u kontekstu krivičnog postupka: zaštitne mere i izazovi“ koji je organizovan u okviru programa Evropske Unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility“. Događaj je okupio preko 80 relevantnih predstavnika pravosudnih institucija zemalja Zapadnog Balkana, Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava.

Takođe, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke učestvovala je na okruglom stolu “Dokle je stigla reforma tužilaštva”, koji je održan 11.jula u Podgorici u organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG), Centra za građanske slobode (CEGAS) i nedeljnika “Monitor”.

Kao što je predviđeno Akcionim planom za 2023.godinu za sprovođenje Komunikacione strategije, u cilju bolje saradnje sa medijima vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke održala je sastanke sa predstavnicima medija, kojom prilikom je predstavila nadležnosti Vrhovnog državnog tužilaštva, kako bi se novinari što bolje informisali o funkcionisanju Tužilaštva.

U izvještajnoj godini komunikacija sa javnošću nastavljena je putem mejl adrese [info.tuzilastvo@tuzilastvo.me](mailto:info.tuzilastvo@tuzilastvo.me).

Internet stranica Vrhovnog državnog tužilaštva <https://www.tuzilastvo.me/vrdt>, osim na crnogorskom, redovno je ažurirana i na engleskom jeziku.

### **Međunarodna saradnja i bilateralni susreti**

Brojne realizovane aktivnosti tokom 2023. godine u velikoj mjeri su poboljšale međunarodnu saradnju Vrhovnog državnog tužilaštva tokom izvještajne godine.

Tokom izvještajnog perioda, od 15 do 17. maja, Vrhovno državno tužilaštvo bilo je domaćin regionalne konferencije tokom koje je potpisan Memorandum o saradnji u oblasti odnosa sa javnošću. Organizacija konferencije podržana je u okviru regionalnog Projekta „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu “IPA 2019. Dvodnevna Konferencija, organizovana u Herceg Novom, okupila je tužioce devet regionalnih i tužilaštava zemalja EU (Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, Vrhovno javno tužilaštvo Republike Srbije, Vrhovno državno tužilaštvo Republike Slovenije, Javno tužilaštvo Republike Sjeverne Makedonije, Generalno tužilaštvo Republike Albanije, Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine). Konferencija je istovremeno bila prilika za bilatelarne susrete v.d. VDT-a sa kolegama iz drugih država.

Takođe unaprijeđena je saradnja sa Savjetom Evrope. Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke, od 27. do 30. juna, predvodila je delegaciju državnotužilačke organizacije koja je boravila u studijskoj posjeti Strazburu, sjedištu Savjeta Evrope. Studijska posjeta organizovana je u okviru projekta "Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori" koji je dio zajedničkog programa Savjeta Evrope i Evropske Unije "Horizontal facility za Zapadni Balkan i Tursku".

Tokom posjete organizovani su susreti sa predstavnicima Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ), Evropske komisije za demokratiju kroz pravo (Venecijanska komisija), Sekretarijata Grupe država u borbi protiv korupcije (GRECO), Sekretarijata Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) i Konsultativnog vijeća evropskih tužilaca (CCPE).

Tom prilikom organizovani su i sastanci sa predstavnicima Evropskog suda za ljudska prava, zastupnicom Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentinom Pavličić, sutkinjom Evropskog suda za ljudska prava Ivanom Jelić i stalnom predstavnicom misije Crne Gore pri Savjetu Evrope Božidarkom Krunić.

Bilateralni susreti sa kolegama iz regiona takođe su bile prilika da se unaprijedi saradnja na različitim nivoima. Tako je vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke boravila u službenoj posjeti Albaniji (4. i 5. jula) u okviru koje je organizovan susret sa višim pravosudnim inspektorom Republike Albanije.

Osim toga, v.d. VDT-a učestvovala je na konferenciji tužilaca na temu saradnje u predmetima ratnih zločina koja je održala u Sarajevu (od 17-19. Septembra). Konferencija je okupila preko šezdeset učesnika koji su razgovarali o saradnji tužilaštava regiona u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Konferencija je istovremeno bila prilika da tužioci razmijene mišljenja o pomoći koju pruža Međunarodni rezidualni mehanizam.

Međunarodna saradnja unaprijeđena je kroz organizovanje brojnih sastanaka sa ambasadorima u Crnoj Gori kao i sa predstavnicima međunarodnih institucija:

- predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država o nastavku podrške koju Ambasada SAD-a kontinuirano pruža Državnom tužilaštvu u okviru INL Programa za vladavinu prava (Biroa za borbu protiv trgovine drogom i sprovođenje zakona),
- generalnim direktorom Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) kako bi razgovarali o jačanju profesionalne saradnje koja se odnosi na borbu protiv prevara i nepravilnosti i zaštitu finansijskih interesa Evropske Unije
- predstavnicima projekta EUROL koji finansira Evropska unija
- predstavnicima ambasade Velike Britanije.

## **Učešće u nacionalnim komitetima i tijelima**

Vrhovni državni tužilac je član Savjeta za vladavinu prava, Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa (2014 – 2018), član Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija i Akcionog plana za sprovođenje plana Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i član Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije .

Predstavnici Vrhovnog državnog tužilaštva aktivno su učestvovali u radu radnih grupa za poglavlja 23 i 24. Predstavnici Državnog tužilaštva su članovi operativnih timova za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa, Strategije i Akcionog plana za izvršenja krivičnih sankcija.

Državni tužioci su stalni članovi u delegaciji Crne Gore koji učestvuju u Konferenciji Savjeta Evrope koju čine potpisnice Konvencije o pranju, traženju, zapljeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (COP 198).

Takođe, državni tužioci učestvuju i u radu Komiteta Savjeta Evrope za borbu protiv terorizma (CDCT).

Vrhovno državno tužilaštvo od 2010. godine aktivno učestvuje u Grupi za ocjenu implementacije Konvencije UN protiv korupcije.

Vrhovno državno tužilaštvo je članica savjetodavne grupe tužilaca zemalja Jugostočne Evrope (SEEPAG).

## **Saradnja putem Evropske pravosudne mreže (EJN)**

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu, koji je kontakt tačka Evropske pravosudne mreže, kontaktiran je u jednom slučaju u kojem je traženo hitno postupanje od strane Javnog tužilaštva U Traunsteinu, Sr.Njemačka, za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za dva lica.

## **Saradnja sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca (EPPO)**

U izvještajnom periodu ostvarena je saradnja između Kancelarije Evropskog javnog tužioca i kontakt osobe za saradnju Kancelarije Evropskog javnog tužioca u Crnoj Gori. Ova saradnja je značajna s obzirom da ima za cilj zaštitu finansijskih interesa Evropske Unije i Crne Gore putem istražnih i tužilačkih sredstava, kako bi se obezbijedila efikasna istraga i krivično gonjenje, uz puno poštovanje Povelje Evropske Unije o osnovnim pravima i da se bez nepotrebnog odlaganja privedu pravdi sva lica koja su osumnjičena ili okrivljena da su počinila krivična djela protiv budžeta EU.

## Nadzor nad radom državnih tužilaštava

Odlukom v.d.Vrhovnog državnog tužioca TU.br.193/22-1 od 6.maja 2022.godine i Odlukom TU.br.193/22-4 od 14.09.2022.godine određeno je pet državnih tužilaca u Vrhovnom državnom tužilaštvu da izvrše Nadzor nad radom Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021.godinu, dok je Odlukom v.d.VDT TU br.274/23 od 13.06.2023 godine određeno šest državnih tužilaca u Vrhovnom državnom koji će izvršiti nadzor nad radom Specijalnog državnog tužilaštva za 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022.godinu.

Odlukom v.d.VDT TU br.274/23 od 13.06.2023 godine, takođe je određeno da će tri državna tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu, u drugoj polovini oktobra 2023.godine izvršiti nadzor nad radom Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju za 2022.godine, te da će šest državnih tužilaca u Vrhovnom državnom tužilaštvu izvršiti, u prvoj polovini novembra 2023.godine, nadzor nad radom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici za 2022.godinu.

Kako je odlukama v.d.vrhovnog državnog tužioca o vršenju nadzora određeno da je za sprovođenje nadzora potrebno da rukovodioci pripreme izvještaje i predmete u kojima će se izvršiti uvid, Specijalno državno tužilaštvo je dostavilo izvještaje i dopune izvještaja sa preciziranim podacima dana 10.06.2022.godine, 10.11.2022.godine, 28.03.2023.godine i dana 05.10.2023. godine, Više državno tužilaštvo u Podgorici dostavilo je izvještaj dana 27.12.2023.godine, dok Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju svoj izvještaj nije dostavila do kraja 2023.godine.

Shodno obimu i predmetu vršenja nadzora određenim Odlukama v.d.VDT, nadzor Specijalnog državnog tužilaštva obuhvatio je period od šest godina rada - 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022.godinu i odnosio se na: predmete u kojima je donijeto rješenje o odbacivanju krivične prijave, u kojima je oštećeni preuzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom i ishod tog postupka; Izvještaje u smislu čl.130 st.2 Zakona o Državnom tužilaštvu; predmete koji su završeni u redovnom odnosno skraćenom postupku, predmeti u kojima je donijeto rješenje o odlaganju krivičnog gonjenja; broj donijetih naredbi kojima je pokrenuta finansijska istraga, za koja krivična djela je sprovedena, konačan ishod po istoj, sa posebnim osvrtom na trenutak pokretanja finansijske istrage; broj predmeta u kojima je donijeta presuda po osnovu sporazuma o priznanju krivice, za koja krivična djela, visina kazne i duge krivične sankcije, predmeti u kojima je sud donio rješenje u kojima je odbacio ili odbio sporazum o priznanju krivice i iz kojih razloga; broj predmeta u kojima su potvrđene optužnice, broj predmeta u kojima su donesene osuđujuće presude i broj predmeta u kojima su usvojene žalbe državnog tužioca, broj predmeta u kojima je u toku sudske kontrole optužnice ista vraćena zbog grešaka i nedostataka u optužnici, kao i broj optužnica koje su vraćene da se istraga dopuni, odnosno sprovede; broj predmeta u kojima nisu poštovani zakonski rokovi za preduzimanje i sprovođenje radnji u postupku, kao i da li je u ovim predmetima postupano u smislu čl.256a st.4 ZKP-a; broj predmeta u kojima se tužilac odrekao prava na žalbu i iz kojih razloga; broj predmeta u kojima je podnijeta pritužba na rješenje o odbacivanju krivične prijave neposredno višem državnom tužilaštvu, broj usvojenih pritužbi, kao i konačan ishod u tim predmetima nakon postupanja državnog tužioca u kojima je usvojena pritužba od strane neposredno višeg državnog tužilaštva; da li je, u kojim predmetima i iz kojih razloga nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja; broj neriješenih predmeta i razlozi zbog kojeg nije donijeta odluka u predmetu; način dodjeljivanja i oduzimanja predmeta (da li je obezbijedena slučajna dodjela predmeta, u smislu čl.48 Pravilnika o unutrašnjem poslovanju Državnog

tužilaštva, da li je bilo slučajeva da su državnim tužiocima oduzeti dodijeljeni predmeti i iz kojih razloga, da li se vodi računa o ravnomjernoj opterećenosti državnih tužilaca, te koje se mjere i radnje preduzimaju u cilju primjene čl.137 Zakona o Državnom tužilaštvu), kao i da li je došlo do povećanja, odnosno smanjenja priliva predmeta.

Poseban akcenat stavljen je na nazavršene predmete formirane u periodu vršenja nadzora i dat je pregled preduzimanja procesnih radnji u pojedinačnim predmetima, po podnijetim krivičnim prijavama (Kt-S upisnik) za koje je utvrđeno da je od ukupnog broja predmeta (1.615) ostalo nezavršeno 11,6% (187 predmeta). Uočen je rast broja primljenih krivičnih prijava po godinama, a najveći broj formiranih predmeta u Kt-S upisniku bio u 2022.godini. U odnosu na predmete iz Ktr-S upisnika, od ukupnog broja predmeta (2.472) ostalo je neriješeno 13,47% (333 predmeta). Od ukupnog broja predmeta u kojima su donijete naredbe o sprovođenju istrage (191 predmet) ostalo je neriješeno 37 predmeta.

Kod primjene instituta sporazuma o priznanju krivice uočen je trend pada broja zaključenih sporazuma, naročito u 2022.godini. U šest predmeta u kojima su podnijete krivične prijave, za krivična djela propisana odredbama čl.3 Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, krivične prijave su odbačene zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, koja zastarjelost je bila nastupila prije podnošenja krivičnih prijava, dok je u jednom predmetu formiranom zbog krivičnog djela iz nadležnosti osnovnog suda zastarjelost nastupila nakon podnošenja krivične prijave, zbog nemogućnosti prikupljanja obavještenja od većeg broja lica koja imaju prebivalište van Crne Gore. Nije bilo predmeta u kojima se državni tužilac odrekao prava na žalbu.

Odlukom v.d.Vrhovnog državnog tužioca određeno je da će državni tužioci koji su izvršili Nadzor nad radom, nakon izvršenog Nadzora održati sastanak sa rukovodiocem državnog tužilaštva i državnim tužiocima u tom državnom tužilaštvu na kojem će izložiti rezultate nadzora i ukazati na uočene probleme i nedostatke u radu.

### **Uputstva koja je dao v.d. VDT-a u izvještajnom periodu**

Tokom 2023. godine, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke podsjetila je na primjenu prethodno donijetih uputstava opšteg karaktera.

### **Slobodan pristup informacijama**

Pored statističkih podataka koji se odnose na broj podnijetih zahtjeva i odlučivanja po istima, neophodno je ukazati da se u prethodnom periodu radilo na proaktivnom pristupu informacijama. Naime, na internet stranici Vrhovnog državnog tužilaštva – [www.tuzilastvo.me](http://www.tuzilastvo.me), svakom građaninu su dostupni podaci / informacije propisane članom 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Prosječno vrijeme potrebno za dobijanje informacija po zahtjevima za Slobodan pristup informacijama u izvještajnom periodu bilo je 5 dana.

U skladu sa članom 42 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Vrhovno državno tužilaštvo redovno je dostavljalo i podatke za informacioni sistem Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Državno tužilaštvo će i u narednom periodu blagovremeno postupati po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i preduzimati druge aktivnosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

### **Stručno usavršavanje**

U organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Savjetom Evrope, Ambasdom SAD u Podgorici, Francuskim regionalnim atašekom, Ambasdom Francuske u Srbiji, EJTN-om, ILEA, ERA-om, GIZ-om, EIPA-om, UNICEF-om, WBROLI-jem, OPDAT-om, iProceeds-om, Kancelarijom UN za pitanja droge i kriminala, OEBS-om, CEDEM-om, Nezavisnim udruženjem vještaka, i drugim domaćim i stranim organizacijama, predstavnici državnih tužilaštava su u toku 2023.godine pohađali obuke na različite teme.

### **Projekti**

U okviru "Horizontalnog mehanizma za zapadni Balkan i Tursku" odnosno objedinjenog projekta pod nazivom - Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori, tokom 2023.godine sprovedeno je niz aktivnosti u kojima je Državno tužilaštvo i Tužilački Savjet aktivno učestvovalo.

Počela je implementacija projekta "Podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu", kao i projekta "Western Balkans Criminal Justice".

### **Dani državnih tužilaca Crne Gore**

1.novembra 2023.godine, tradicionalno su održani Dani državnih tužilaca u organizaciji Udruženja državnih tužilaca Crne Gore. Tokom jednodnevnog događaja u okvir radnog dijela navedenog događaja državni tužioci razgovarali su o aktuelnim pitanjima iz prakse kroz prezentacije na teme Saradnja Državnog tužilaštva sa EUROJUST-om u predmetima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, rad na krivičnim predmetima sa elementima inostranosti i Korišćenje CARIN mreže kod privremenog i trajnog oduzimanja imovine. Takođe, prezentovan je projekat "Western Balkans Criminal Justice".

VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC  
  
 Milorad Marković